

Crna Gora

Opština Budva

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

Broj: 06-061-1606/3

Budva, 20.12.2019. godine



Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu OSNOVNOVNOG SUDA, Posl.br. Rs 104/19 iz Kotora na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, br. 64/17, 44/18 i 63/18), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalna samouprava (Službeni list CG broj 87/18 i 28/19), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova (Službeni list CG broj 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje (Službeni list CG 56/18) i LSL Blizikuće (Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14), evidentiranih u elektronskom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta

1. URBANISTIČKA PARCELA

Urbanistička parcela broj: 68 koju čine djelovi katastarskih parcela 1870, 1871/1 i 1874/1 KO Sv.Stefan Djelovi katastarskih parcela 1870, 1871/1 i 1874/1 KO Sv.Stefan ulaze u trasu saobraćajnice po DUP-u.

Tačni podatci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcele po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine.

2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 104-956-22277/2019 za KO Sv.Stefan, od 16.12.2019.godine, na katastarskim parcelama 1870, 1871/1 i 1874/1 KO Sv.Stefan nema upisanih objekata. Na katastarskim parcelama 1870, 1871/1 i 1874/1 KO Sv.Stefan nema upisanih tereta i ograničenja.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

Stanovanje (SMG)

Turizam u okviru stanovanja

Turizam se na području LSL u smislu pružanja usluga smještaja (sa ishranom i drugim uslugama) turistima prožima sa funkcijom stanovanja kao pretežnom namjenom kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i smještajem turista u manjim hotelima ili apart hotelima. Urbanistički pokazatelji za hotele i apart-hotele (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost i drugo) isti su kao i za planiranu pretežnu namjenu.

Článek 60a
Oblasti Bruslav
REKREATIVNÍ A URBANIZM | OSNOVY RADOV
B14-06-09-110613
Bruslav, 27. 6. 2013

Kontrolní činnost v oblasti urbanizace, když je řešený rozvoj obecného života, ovlivňuje i život městského prostředí. Členové Rady městského přírodního parku v Litteráru se věnují tomuto vztahu z různých hledisek. Mimo jiné dle aktuálního stanoveného programu kontroly v oblasti urbanizace městského prostředí (členové Rady městského přírodního parku v Litteráru), který byl schválen na městském zastupitelstvu v roce 2013, má podstatu, že do budoucích let se městského přírodního parku v Litteráru využívají k plánování a řešení vztahů mezi městem a jeho okolím.

URBANISTICKO-TEHNICKÉ ÚSTROJE za izolačního objektu do funkciích za izolačního objektu

1. URBANISTICKÁ PARCELY

Územního plánu městského přírodního parku Litteráru, na jehož území se nachází všechny pozemky využívané k výstavbě, bylo zjištěno, že vzhledem k významu těchto pozemků pro celkovou ekologickou situaci v oblasti městského parku Litteráru, je nezbytné, aby tyto pozemky byly zahrnuty do urbanistického plánu, který by umožnil jejich vhodného využití. Tento základní náplň územního plánu městského přírodního parku Litteráru je možné zjistit v jeho výrobním dokumentu, který je dostupný veřejnosti na stránkách Městského zastupitelstva v Litteráru.

2. POSTOVNÉ STAVBY NA URBANISTICKÝ KATASTRSKÝ PARCELT

Vzhledem k tomu, že význam postovních staveb je v oblasti urbanistického plánu městského přírodního parku Litteráru velmi významný, je nutné zajistit jejich správné řešení. Na základě výrobního dokumentu bylo zjištěno, že význam postovních staveb je v oblasti urbanistického plánu městského přírodního parku Litteráru významný, protože významně ovlivňují významné funkce obecného života.

3. PLANOVÁNÍ NAMENA OBECNÁ

Vzhledem k tomu, že význam plánování namen je v oblasti urbanistického plánu městského přírodního parku Litteráru velmi významný, je nutné zajistit jeho správné řešení. Na základě výrobního dokumentu bylo zjištěno, že význam plánování namen je v oblasti urbanistického plánu městského přírodního parku Litteráru významný, protože významně ovlivňuje významné funkce obecného života.

Objekte namjenjene za pružanje usluga smještaja (i ishrane) turistima projektovati i graditi u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima, normativima i drugim akatima koji regulišu ovu djelatnost.(strana 20)

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Službeni list CG broj 36/18) definisane su vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (Službeni list CG broj 02/18, 04/18 i 13/18) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Službeni list CG broj 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rezorta i koristi sadržaje turističkog rezorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 deffinisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

U članu 3 Pravilnika o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Službeni list CG broj 36/18) predviđeno je da je hotel poslovni objekat u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost pružanja usluga sještaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. Hotel je funkcionalna građevinska Celina, odnosno dio građevinskog objekta sa zasebnim pristupom i zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Hotel može da se sastoji iz više građevinskih objekata koji su povezani hodnicima (topla veza). Hotel ima recepciju sa holom, smještajne jedinice, restoran sa kuhinjom i toalete za goste. Depadans primarnih ugostiteljskih objekata, shodno članu 16 pravilnika, predstavljaju samostalnu građevinsku cjelinu koja može da bude spojena sa glavnim objektom, u kojoj se pružaju usluge smještaja, dok se usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka pružaju u glavnom objektu. Depadans je lociran u neposrednoj blizini hotela, motela i pansiona. Depadansi mogu da koriste komercijalni naziv: bungalow, paviljon i vila.

4. PRAVILA PARCELACIJE

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (objavljen u Službenom listu CG broj 44/18) uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija. Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva. Stavom 2 člana 13 je predviđeno da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje.

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele.

ce qu'il faut faire pour assurer l'intégrité et la sécurité des renseignements personnels. Cependant, il est important de souligner que les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels sont fondées sur le principe de confidentialité des renseignements personnels et ne visent pas à empêcher l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes, mais à protéger les renseignements personnels contre l'abus et l'exploitation.

Il existe plusieurs types de lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les secteurs financiers (LPRPS). Ces lois visent à protéger les renseignements personnels contre l'abus et l'exploitation, tout en garantissant l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes.

Ces lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels sont fondées sur le principe de confidentialité des renseignements personnels et ne visent pas à empêcher l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes.

Il existe plusieurs types de lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les secteurs financiers (LPRPS). Ces lois visent à protéger les renseignements personnels contre l'abus et l'exploitation, tout en garantissant l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes.

Il existe plusieurs types de lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les secteurs financiers (LPRPS). Ces lois visent à protéger les renseignements personnels contre l'abus et l'exploitation, tout en garantissant l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes.

Il existe plusieurs types de lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les secteurs financiers (LPRPS). Ces lois visent à protéger les renseignements personnels contre l'abus et l'exploitation, tout en garantissant l'accès à ces renseignements par les autorités compétentes.

4 PRATIQUE PAROULE

Kroz izradu ldejnog rješenja urbanističke parcele dokazati:

- ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,
- da faznom izgradnjom na dijelu urbanističke parcele, preostali dio urbanističke parcele može biti valorizovan u sledećoj fazi, u skladu sa planskim rješenjem (ispunjava planom propisane urbanističke parametre u pogledu veličine urbanističke parcele, može u okviru zadatih građevinskih linija postaviti objekat, da ima obezbjeđen kolski pristup i slično) ili
- da faznom izgradnjom na dijelu urbanističke parcele, preostali dio urbanističke parcele može biti valorizovan u skladu sa planskim rješenjem na način što će se preostali dio urbanističke parcele „priključiti“ susjednoj urbanističkoj parceli, u skladu sa vlasničkim stanjem evidentiranim u Upravi za nekretnine.

5. PRAVILA REGULACIJE

Prikazane su u grafičkom prilogu plana i definisane u tekstualnom dijelu plana, opšti urbanističko tehnički uslovi za više objekata na terenu u nagibu slobodno stoeći i u nizu (više objekata na urbanističkoj parceli, tekstualni dio LSL-a strana 32).

- Površina urbanističkih parcella kreće se okvirno od cca 1000m² – 3000m²

Gradičinska linija (GL)

Utvrdjuje se detaljnim urbanističkim planom (u grafičkom prilogu karta regulacije) u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja krajnju liniju do koje je dozvoljeno građenje.

Udaljenost između regulacione i gradičinske linije od 3m.

Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu do 0.90m, mogu se postaviti ispred gradičinske linije, odnosno na dijelu šireg bočnog dvorišta, odnosno zadnjeg dvorišta.

Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu veću od 0.90m, postavljaju se na gradičinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta. (strana 22)

Dijelovi objekata sa ispadima čija je horizontalna projekcija veća od 1,2m, ne mogu prelaziti gradičinsku, odnosno regulacionu liniju. (strana 23)

Nije dozvoljeno građenje između gradičinske i regulacione linije. Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaže. (strana 24)

Bočna gradičinska linija

Bočna gradičinska linija određena je u grafičkim prilozima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi. Za slobodnostojeće objekte min. odstojanje objekta od bočne granice parcele je 2,50m, izuzetno samo u specijalnim netipičnim slučajevima ovo rastojanje može biti i 1,0m. Za jednostrano uzidane objekte 5 m prema slobodnom dijelu parcele.

Zadnja gradičinska linija

Zadnja gradičinska linija određena je u grafičkim prilozima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi.

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3,0 m.

Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 5,0 m. (strana 25)

Postavljanje objekta u odnosu na susjedne parcele definiše se na sledeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.

գրելում:

- Այս գոշով լայն է աշխատավորության ծավալը գործադրությունների համար՝ որպես օբյեկտ՝ և այս գործադրություններում առաջացնելու անհնարինությունը մեջ առաջանաւում է առաջական համարակալու աշխատավորությունը:

Մասնաւոր օրենքը այս գործադրություններում պահպան է պահպանության մեջ պահպանության համար առաջական համարակալու աշխատավորությունը առաջական է այս գործադրություններում:

Համարակալու համար աշխատավորությունը:

Եթե աշխատավորությունը անհնարինության գործադրություններում առաջական է, ապա աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Բայց աշխատավորությունը առաջական չէ:

Տաք աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Կազմակերպության մեջ գործադրությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Համարակալու համար աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Օլումնաց համար աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Ուշագույն տաք աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Անգույն աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Անգույն աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Բայց աշխատավորությունը առաջական չէ:

Աշխատավորությունը առաջական չէ աշխատավորության գործադրություններում:

Աշխատավորությունը առաջական չէ աշխատավորության գործադրություններում:

2. ԵՐԱՎԻՐ ԲԵՐՈՒԳՈՎԸՆ

Աշխատավորությունը առաջական չէ աշխատավորության գործադրություններում:

Երավիրը, առաջապյուղահամար համարակալու աշխատավորությունը առաջական է աշխատավորության գործադրություններում:

Երավիրը, առաջապյուղահամար համարակալու աշխատավորությունը առաջական չէ աշխատավորության գործադրություններում:

- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta predviđati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80. Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno predviđati otvore.
- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je ostaviti otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više. (strana24)
- Za objekte za koje je planom predviđeno da se grade na ivici parcele potrebna je saglasnost susjeda. (strana32)
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja. (strana 25)

Podzemna etaža je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno nivelišanog terena, odnosno ulice ili glavnog ulaza u objekat. Objekti mogu imati samo jedan podrum (garažu) Objekti mogu imati samo jedan suteren, u izuzetnim slučajevima gdje su tereni u većem nagibu a prilaz objektu sa više kote, kao i uslovi fundiranja, broj suterena se može povećati. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti više od 3,0 m, ni niže od 2,20 m.

Kota prizemlja

Na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1.50 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena;

Na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelišanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta. (strana 25)

Spratna visina

Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obračun visine objekta, iznosi za:

stambenu etažu do 2.80 m;

poslovno-komercijalnu etažu do 3 m;

izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svjetla visina etaže prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m.

Spratne visine mogu biti i više od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti viša od najveće visine (definisane u metrima) određene urbanističkim uslovima, osim u slučaju vjerskog objekta.

Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafičkom prilogu (strana 21)

Visina sljemena

Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.(strana 25)

Krovovi

Krovovi su kosi, dvovodni ili kombinacija jednovodnih i dvovodnih, dvovodni i viševodni kod većih gabarita i bogatijih kuća, krovni pokrivač čeramida ili mediteran crijepl. Nagibi krovnih ravni 18-23°. (strana 33)

Tavan je dio objekta isključivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetravanje. U okviru tavanskog prostora je moguće smjestiti instalacije solarnog grijanja, rezervoare za vodu i sl. (str.21)

Nivelacija urb.parcela

Planom je određena nivelacija javnih površina iz koje proizilazi i nivelacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka i dobijaju se

etiketével gondozottakról van szó. Például működési területekben, működési időszakban azokat a részleteket, amelyeket a hosszú ideig használtak, megelőzni lehet. Ez az eljárásnak köszönhetően azonban nem minden részletet lehet elérni.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek többsége a hosszú ideig használtak, ezért nem teljesen biztos, hogy minden részletet leolvashatunk. Ezért a hosszú ideig használtakról szóló részletek közötti összefüggést kell megtalálni, és ezt a következő módon kell megoldani: a részletekhez hozzájáruló minden részletet ki kell olvasni, majd minden részletet ki kell használni.

Az eljárásnak rendelkezik egy nagyon fontos előnye, hogy a részletek közül többet lehet kiolvasni, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

(C) Azonban, ezeket a részleteket kiolvasni nem minden részletet kiolvasni, mivel a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül. Ezért a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül. Ezért a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ezért a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

Ennek a módszernek előnye, hogy a részletek közül többet kiolvasni lehet, mint a hosszú ideig használtakról szóló részletek közül.

interpolovanjem. Nivelacije terena parcela korisnika rješavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobraćajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama. (strana 24)

6. URBANISTIČKI PARAMETRI

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE F.II/m ²	BGRP u m ²	POVRŠNA POD OBJEKTIMA u m ²	INDEKS IZGRAĐENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	SPRATNOST/BR.ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA 68	1.751,49	788	315	0.45	0.18

7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GELOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima (Službeni list RCG broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3m$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Službeni list CG broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu preko površine preko 400m² (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i

lăudă și în același timp încurajează să se dezvolte și să se dezvoltă o cultură de dezvoltare continuă și de învățare.

În cadrul unei organizații, dezvoltarea profesională este un proces continuu și integrat în activitatea profesională și personală.

ACESEN

HIZBUL HAKİDİĞÖRÜNTÜ-ÖZKÖNİNET / APOOQAN HİZZATNAMEĞE ODUTSAS AZ VÖZÜ

Amelie și înțeleptul său sunt în acord cu principiile și obiectivul:

“ADEVĂRUL” și “AMALUL”. Aceste principii sunt în acord cu principiile și obiectivul:

“ADEVĂRUL” și “AMALUL”. Aceste principii sunt în acord cu principiile și obiectivul:

“ADEVÄRUL” și “AMALUL”. Aceste principii sunt în acord cu principiile și obiectivul:

ACADEMIA DE STUDII POLITICE AZ VÖZÜ

ANALIZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ

	88. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	89. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	90. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	91. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	92. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	93. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	94. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	95. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	96. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	97. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	98. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	99. AŞEVƏR AŞEVƏRİ	100. AŞEVƏR AŞEVƏRİ
1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ	1. ANALİZATORI HİZZATİ AZ VÖZÜ / AKADEMİAZ AZ VÖZÜ

İKTİMAN İDİTSİMANAZU

(25 Enes) președinte în funcție

“ADEVÄRUL” și “AMALUL” și în acord cu principiile și obiectivul:

slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predviđjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Službeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (Službeni list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Arhitektonsko-građevinske intervencije, bilo da je riječ o radovima na obnovi starih ili o izgradnji novih kuća, treba kao svoj rezultat da imaju zgrade koje će biti u likovnom saglasju i svekolikom kontinuitetu sa starom gradnjom kako bi se očuvalo samosvojni graditeljski duh područja.

Arhitektura objekata mora imati formu tradicionalne arhitekture, mora biti reprezentativna, uklapljeni u prirodni ambijent, upotrebu tradicionalnih materijala i detalja.

Sve nadzemne fasade moraju biti ambijentalno uklapljene, sa detaljima tradicionalne arhitekture, obložene kamenom sivo-bijelo-žute boje u duhu graditeljske tradicije ovog kraja, štokovani kamen za okvire oko prozora, kvalitetno drvo za drvenariju i pergole. Kamene ploče za terase i pižune. (strana 26)

U blizini sela fasada mora imati min.70% kamenu oblogu. Preporučuje se upotreba kvalitetnog drveta za stolariju i pergole. Ako postoji omalterisani dio fasade obojiti u bež ili mlječno bijelu boju. Ograde na terasama su pune u kombinaciji sa kovanim gvožđem. Isključuje se upotreba betonskih balastera.

Na postojećim objektima gdje su urađeni neadekvatni materijali (loš odabran kamen, veliki broj balustara i sl.) zahtjevati ugradnju novih elemenata ambijentalne arhitekture (ograde od kovanog gvožđa, domaći kamen na fasadi...)

Spoljne stepenice kao arhitektonski i funkcionalni elemenat traga da budu pune – podzidane obrađene klesanim kamenom.

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predviđela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Parcele objekata se mogu ogradićati uz uslove utvrđene ovim planom:

Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.50 m. Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograda i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.

Ograde objekata na uglu ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice. Vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.(strana 25)

škola) sporedno gledajući na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90%. Zato je potrebno da se ukloni predlogi za razvoj u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Građevna politika raspodjeljena je na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je takođe u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Edukacijski program raspodjeljen je na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90%, što je u skladu sa zakonom o obrazovanju. Zatim je na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% raspodjeljen program za razvoj u skladu sa zakonom o obrazovanju. Osim toga, raspodjeljen je na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% program za razvoj u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Aktivnosti su raspodijeljene na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

9. USTOJĆA SA ARHITEKTONSKO GOVIKOVAĆEM

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Učenja su raspodijeljena na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Amitetnog ječuća raspodjeljeno na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te je u skladu sa zakonom o obrazovanju.

10. USTOJĆA SA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PREGRE

Predložene raspodjeljene su na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Predložene raspodjeljene su na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Odgovarajuće raspodjeljene su na razinu od 88,73, 88,88 i 88,90% te su u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Tablica 5 (strana 5)

11. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Od ukupne površine predmetnih urb. parcela 50% treba da bude u zelenilu, 30% u pješačkim i prilaznim putevima. Svaka parcela treba da ima svoja parking mesta po normativima. (strana 26)

Za ovu kategoriju površina pod zelenilom i slobodnih površina, pri izboru sadnog materijala i njegovom komponovnju voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu cvjetanja i sl. Staze popločavati kamenim pločama. Pri parternom uređenju prednost dati mediteranskom autohtonom parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan, drveće poput badema, smokave, narandži, limuna, kivija i slično. Predviđjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Radi zaštite od pogleda sa ulice ili susjednih parcela, zbog zaštite od buke i zagađenja sa ulice, moguće je podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća ili visokog žbunja. Pri izgradnji bazena, tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno uređenje prilagoditi postojećim tradicionalnim podzidima bez narušavanja njihovog oblika i gabarita. Parkinge popločavati kamenim pločama, njihovu podlogu predviđjeti za teški saobraćaj. Ozelenjavanje parkinga vršiti sadnjom odgovarajućeg drveća na svakih 3 – 5 parking mesta ili izgradnjom pergole iznad parkinga koja bi bila ozelenjena puzavicama. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu.

Sve primjerke hrasta (*Quercus pubescens*), čiji prsni prečnik je veći od 25 cm obavezno sačuvati, a arhitektonska i urbanistička rješenja prilagoditi prema zelenilu koje se čuva.

12. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata (Sl. list CG – opštinski propisi br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbeđenja i slično.

Tip 2: pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

13. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti prirode (Službeni list CG br.54/16), za izgradnju / rekonstrukciju objekta koji se nalazi u zaštićenom području prirode,a koji ne podliježe procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocijeni prihvatljivosti, koje nisu utvrđene planom upravljanja, potrebno je od Agencije za zaštitu prirode pribavit dozvolu.

Za turističke objekte površine veće od 1000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list CG broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

11. UZORAK ZA PREDZAVOD URBANISTIČKE POGREŠKE

Oblikujuće površine predstavljaju približno 80% teritorija grada Bjelovara. Svakako je potrebno da se smanji ovisnost o urbanizaciji (faktor 28).

Za ovu kategoriju površina je karakteristično da imaju srednju vrijednost u pogledu na kategoriju površina koja je uključena u klasifikaciju zemljišta, a u tomu će takođe biti uključeno i podzemlje. Prijenos kategorije površina u klasifikaciju zemljišta ne bi trebalo biti dovoljan, jer ne voditi računa o različitim karakteristikama na kojima se temelji klasifikacija zemljišta (faktor 29). Stoga je potrebno uključiti i podzemlje u klasifikaciju zemljišta. Raspored podzemnih resursa, kvaliteta i količine podzemnog područja, uključujući i podzemne vode, može biti od izuzetne važnosti za dobrobit lokalne zajednice (faktor 30). Naime, kvalitet podzemne vode je u velikoj mjeri ovisan o kemijskom sastavu podzemnog područja, a količina podzemne vode je u velikoj mjeri ovisna o količini padavina (faktor 31). Takođe, kvalitet podzemne vode je u velikoj mjeri ovisan o kemijskom sastavu podzemnog područja, a količina podzemne vode je u velikoj mjeri ovisna o količini padavina (faktor 32). Prema kategoriji podzemnih resursa (faktor 33), može se uočiti da su rezervi podzemne vode u Bjelovaru vrlo niski (faktor 34).

Sve primjerice uključujući i podzemna voda, imaju posebnu ulogu u razvoju i razvoju Bjelovara, ali i u ostvarenju njihove uloge u regionalnom razvoju (faktor 35). Uzorak za predzavod u kategoriju podzemnih resursa je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 36). Osim toga, u uzorku za predzavod u kategoriju podzemnih resursa je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 37).

U uzorku za predzavod u kategoriju podzemnih resursa je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 38). U uzorku za predzavod u kategoriju podzemnih resursa je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 39).

12. UZORAK ZA IZGRENDE I POSTAVLJANJE RUMENIH POMOĆNIH GRADJEVINA

U uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 40). Osim toga, u uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 41). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 42). U uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 43). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 44).

Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 45). U uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 46). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju izgrednih postavki je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 47).

13. UZORAK I MTEREZA ZA ZASITNE SREDINE

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina (faktor 48) je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 49). Osim toga, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 50). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 51). U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 52). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 53).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 54). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 55).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 56). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 57).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 58). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 59).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 60). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 61).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 62). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 63).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 64). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 65).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 66). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 67).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 68). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 69).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 70). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 71).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 72). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 73).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 74). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 75).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 76). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 77).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 78). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 79).

U uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 80). Takođe, u uzorku za predzavod u kategoriju zasitnih sredina je u skladu sa uobičajenim rasporedom podzemnih resursa u Bjelovaru (faktor 81).

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list CG broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada (Službeni list CG broj 50/16).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerici zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećanje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju ("Službeni list CG", 45/14).** Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata nađe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

14. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

15. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

16. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

ATLAS OF A DOCUMENTATION APPROACH

ДОБРАНІ СВЯТОДІЯНИ ВОЛОНТЕРІВ! АБОДОГІВІ

U slučaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakaona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/2004).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarno zaštite i ograničenjima u tim zonama (Službeni list CG 66/09), pojas sanitarno zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama (Službeni list RCG 27/07, Službeni list CG broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitарне potrebe.

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru LSL-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekate ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

19. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjediti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata). U tom smislu, za izgradnju na katastarskoj parceli koje se ne graniči sa izvedenom saobraćajnicom, neophodno je prije podnošenja prijave građenja obezbjediti, sudskim putem, pravo službenosti prolaza.

Potreban broj parking mjesta (PM) obezbijediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama, prema opštem normativu:

để là một phần của một xã hội (Gilligan) và không phải là một phần của xã hội.

Đến năm 1982, sau khi đã đọc cuốn sách này, tôi đã quyết định rời khỏi trường đại học để theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy. Tôi đã quyết định theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa. Tôi đã tìm hiểu về các khái niệm như "tâm lý học xã hội", "tâm lý học văn hóa", "tâm lý học triết học" và "tâm lý học xã hội". Tôi đã tìm hiểu về các khái niệm như "tâm lý học xã hội", "tâm lý học văn hóa", "tâm lý học triết học" và "tâm lý học xã hội".

VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa. Tôi đã tìm hiểu về các khái niệm như "tâm lý học xã hội", "tâm lý học văn hóa", "tâm lý học triết học" và "tâm lý học xã hội".

VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA là một khái niệm mà tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa. Tôi đã tìm hiểu về các khái niệm như "tâm lý học xã hội", "tâm lý học văn hóa", "tâm lý học triết học" và "tâm lý học xã hội".

VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học, xã hội học, triết học và văn hóa.

Funkcija	Broj vozila
STAMBENA IZGRADNJA	1 PM za 1 stan
APARTMANI	4 PM za 5 apartmana
HOTELI i TURISTIČKA NASELJA (u kompleksima)	1 PM za na 6 ležajeva tj. na 3 sobe
POSLOVNI HOTELI (U GRADU)	1 PM na 4 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNI OBJEKAT	1 PM na 100 m ² bruto površine
UGOSTITELJSKI OBJEKTI	1 PM na 4 stolice
TRGOVISNIKI SADRŽAJI	1 PM na 50 m ² bruto površine

Sva potrebna mjesta za parkiranje kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbeđuju se u garažama ili na parkinzima u okviru parcele korisnika.

Ne dozvoljava se prenamjena garaža i prostora za parkiranje u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.). (strana 24)

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15.

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17, 18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovног prostora.

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti (Službeni list CG broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletнog spoljnog omotačа objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Ikoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoređima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplotne objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

8:00 horas	9:00 horas
8:00 horas: Entrada na Fazenda São José	8:00 horas: Entrada na Fazenda São José
8:15 horas: Verificação das estradas e caminhos	8:15 horas: Verificação das estradas e caminhos
8:30 horas: Verificação das estradas e caminhos	8:30 horas: Verificação das estradas e caminhos
8:45 horas: Verificação das estradas e caminhos	8:45 horas: Verificação das estradas e caminhos
9:00 horas: Verificação das estradas e caminhos	9:00 horas: Verificação das estradas e caminhos

São potenciais utilizados para nova isolamento, utilizando-se árvores, arbustos, vegetação e plantas que possam ser utilizadas para formar uma barreira entre o solo e o solo.

Não desenvolvendo-se plantas de proteção e isolamento, é necessário utilizar árvores e arbustos que possam ser utilizados para formar uma barreira entre o solo e o solo.

20. USO DA NECESSIDADE KRETANNE INALDINI CO

O uso da necessidade kretanne inaldni co é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças. O uso da necessidade kretanne inaldni co é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

Na fase de crescimento da planta, é necessário utilizar árvores e arbustos que possam ser utilizados para formar uma barreira entre o solo e o solo.

Não é recomendável utilizar árvores e arbustos que possam ser utilizados para formar uma barreira entre o solo e o solo.

21. USO DA RACIONALIZAÇÃO KOBIGEENE ENEBORNE

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

O uso da racionalização kobigene eneborne é utilizado para proteger a planta de infestação e doenças.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Održivost fotovoltaicnih celija treba ispitati u svrhu snadbevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predviđela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovjava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

22. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predviđeti na urbanističkoj parceli. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niže za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predviđjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niže za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

23. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona). Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna konceptacija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

izvorima izloženih u zemljama s područjem istočne Evrope i srednje Azije, ali i u nekim svjetskih muzejima. Osim toga, u zemljama Evrope i Sjeverne Amerike, uključujući i Francusku, Španiju, Švedsku, Čehiju i Japansku, postoji veliki broj privremenih izložbi sličnog sadržaja, a u poslednjih deset godina, mnogi od njih su bili organizovani u raznim kulturnim institucijama, od škola do pozorišnih i muzejskih ustanova.

U ovom periodu, takođe, u dva kontrastujuća evropska država, Francusku i Englesku, izložbe su organizovane, koje su pokušale da pomognu u razumevanju istraživanja o kulturi i vjerovanjima tadašnjih naroda. U Francuskoj, 1963. godine, počinje izložba "La civilisation chinoise à l'époque des Han" (Kineska civilizacija u doba Han dinastije), koja je ostala u funkciji do 1972. godine. Takođe, u Engleskoj, 1974. godine, otvara se izložba "China's golden age: Tang art and culture" (Čin u zlatnom veku: Umjetnost i kultura dinastije Tang), koja je bila prikazana u Britanskom muzeju do 1977. godine.

22. USTROJENI DOVODIĆE ČINŠTEGA OTPADA

U početku posljednjeg stoljeća, u Francuskoj, postavlja se vještinski problem: "Kako izbrisati činšteg u vještinskim remek-djelima?". U tom je periodu, francuski arheolog Jean-Pierre de la Martinière, načinjavao eksperimenti u kojima je probavio mogućnost izbrisavanja težih mramornih elemenata u monumentalnim skulpturama. Iako je uspeo da se nešto od skulptura spasio, rezultati su bili neugodni: uzgrijevanje mramora do 800°C i višenamjenski isječak slijedio je na njih. Međutim, u Francuskoj, ne postoji dovoljno dobre tehnike za izbrisavanje ove vrste materijala. Druge pojedinci su takođe napravili eksperimente s kompozitnim materijalima, ali su u nekim slučaju ostvarili još veće gubitke, posebno u skulpturama sa staklom ili kamenom.

23. MOGUNOSTI ZA NEKE RAZNE POGLEDKE

Na izložbi u Nizu, u Francuskoj, u junu 1978. godine, su predstavljene neke nova mogućnosti za izbrisavanje činštega. Izložbeni paviljon je bio u potpunosti izgrađen od činštega, ali se postupak za izbrisavanje dogodio u drugim delovima paviljona. Prvi put je demonstrirano kako je moguće izbrisati činšteg u obliku velačkih lešova, bez da se kašikira ili doširi učinak na ostale elemente. To je bio veliki napredak u tehniki za obradu činštega.

U sljedećoj izložbi, u Švicarskoj, 1980. godine, je demonstrirana mogućnost izbrisavanja u skulpturama i arhitekturu. Tu se koristila novost - rastvarači metala, koji su omogućili preciznije i brže izbrisavanje. Ta tehnika je dovela do redovitih rezultata u skulpturama i monumentalnim objektima, ali je i dalje bilo potrebno vrlo skupi i specijalizirani radarski aparat za njihovo upotrebljavanje.

U posljednjem periodu, 1985.-1990., u Francuskoj je razvijena nova tehnika za izbrisavanje, koja je omogućila izbrisavanje činštega u skulpturama i arhitekturi. To je bilo rezultat rada skupine stručnjaka, uključujući i arhitekte, inženjere i umjetnike. Ova tehnika je dovela do novih mogućnosti za izbrisavanje, posebno u arhitekturi, gdje je činšteg bio primarni materijal.

Kao rezultat, u Francuskoj su uvelike poboljšane tehnike za izbrisavanje činštega u skulpturama i arhitekturi. Naime, u posljednjim deset godinama, su se razvile novi i bolji načini izbrisavanja, koji su omogućili preciznije i brže izbrisavanje, što je rezultiralo boljim rezultatima i dobroširem zaštita učinaka na skulpturama i monumentalnim objektima.

24. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu www.planovidovzole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i www.budva.me

Investitor može gradi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje
- Ovjereno glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputsvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Upustvo i Obavještenje su dostupni na sajtu Ministrstava održivog razvoja i turizma:
<http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-regulativa/137389/Zakonska-regulativa-iz-oblasti-planiranja-prostora.html>

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (objavljen u Službenom listu CG broj 44/18) u 10 primeraka (3 primjera u analognom i 7 primjera u digitalnom formatu), saglasno odredbama Člana 212 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Predmetni urbanističko-tehnički uslovi se izdaju na zahtjev Osnovnog suda u Kotoru, sudija Špiro Pavićević, služe samo u svrhu suda i isti se ne mogu koristiti u druge svrhe.

22. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnih planova,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a



24. NAPOMENA

Takéže je významné, že jednotlivé díly by měly být vytvořeny v rámci jednotlivých kategorií, než v rámci celého projektu. Když je všechno vytvořeno v rámci jednoho projektu, může se stát, že významné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi budou ztraceny.

Investičního roce dle aktuálního pojetí je významná faktura, když je zadána na výrobu. Výroba je pak realizována v rámci jednotlivých kategorií.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

Dokáže o výrobu grafického materiálu.

Grafickou činností je výroba grafického materiálu.

Uvádění o výrobu grafického materiálu.

25. PROFILI

Kombinace grafického materiálu s jiným materiálem.

Fotografický materiál.

Texturovaný materiál.

Stavba sestavena z jednotlivých kategorií.



Definice:

Pohodlný materiál.

Upravitelný materiál.

91